

# REFIN

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO,  
FINANSIJSKO I POREZNO SAVJETOVANJE

Adresa: Ul. Čaršija br. 6, 71330 Vareš

Tel/Fax: 032 843 280

Mob: 061 794 781

E-mail: refin@bih.net.ba

ID Broj: 4218909360005

PDV Broj: 218909360005

MBS: 43-01-0800-15

## I Z V J E Š T A J

### O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNO DRUŠTVO „RUDNICI GIPSA“ Z.D.D. DONJI VAKUF ZA POSLOVNU 2022. GODINU

Revizor: „REFIN“ d.o.o. Vareš, Društvo za reviziju, računovodstvo, finansijsko  
i porezno savjetovanje Vareš – Licenca o ispunjavanju uslova za rad  
preduzeća za reviziju br. 9040008162 od 10.02.2016.godine

Vareš, 17.04.2023.godine



## S A D R Ž A J:

I. IZJAVA UPRAVE .....	3
II. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA.....	4
III. OPĆI PODACI O DRUŠTVU.....	8
IV. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	11
1. Bilans stanja .....	12
2. Bilans uspjeha.....	13
3. Izvještaj o gotovinskim tokovima .....	14
4. Izvještaj o promjenama u kapitalu.....	15
V. BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	16
1. Osnovne računovodstvene politike.....	16
2. Nematerijalna sredstva.....	19
3. Materijalna sredstva.....	20
4. Zalihe.....	23
5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti.....	24
6. Kratkoročna potraživanja .....	25
7. Kapital.....	27
8. Finansijske obaveze.....	28
9. Obaveze iz poslovanja.....	29
10. Ostale kratkoročne obaveze.....	32
11. Račun dobiti i gubitka.....	32
12. Upravljanje rizicima.....	35
13. Događaji nakon datuma bilansiranja.....	37

## I. IZJAVA UPRAVE

Uprava je dužna da sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje za svaku finansijsku godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koji su objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standard (IASB), a pružaju istinit i fer pregled stanja rezultata poslovanja privrednog društva „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf za navedeni period.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima. Iz tog razloga Uprava i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Pri izradi finansijskih izvještaja Uprava je odgovorna za:


- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za spriječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Finansijske izvještaje odobrila je Uprava na dan 28.02.2023. godine i potpisani su od strane direktora Društva i certificiranig računovođe Zore Jakešević, licenca broj: 1012/5.

Za i u ime Uprave,  
Filip Crnoja, direktor

„RUDNICI GIPSA“ z.d.d.  
770. SBBR b.b.  
70220 Donji Vakuf



# REFIN

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO,  
FINANSIJSKO I POREZNO SAVJETOVANJE

Adresa: Ul. Čaršija br. 6, 71330 Vareš  
Tel/Fax: 032 843 280  
Mob: 061 794 781  
E-mail: refin@bih.net.ba  
ID Broj: 4218909360005  
PDV Broj: 218909360005  
MBS: 43-01-0800-15

## II. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

- **DIONIČARIMA „RUDNICI GIPSA“ Z.D.D. DONJI VAKUF**
- **SKUPŠTINI DRUŠTVA**
- **NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**
- **UPRAVI DRUŠTVA**

### Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja privrednog društva “RUDNICI GIPSA” z.d.d. Donji Vakuf (dalje: Društvo), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2022.godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama u kapitalu i novčanom toku za godinu završenu na taj dan, te bilješke uz finansijske izvještaje uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

### Osnova za mišljenje

Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MrevS-ima). Naše su odgovornosti prema tim standardima detaljno opisane u dijelu pod naslovom “Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja” u našem izvještaju. Neovisni smo od Društva u skladu s “Kodeksom etike za profesionalne računovođe” koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA-in Kodeks), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA-inim Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

### Osnov za mišljenje s rezervom:

Kao što je navedeno u Napomeni 4. – Zalihe sirovina i materijala, istakli smo slijedeće:

- Društvo nije postupalo u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva (Službene novine FBiH, br, 81/21 od 10.10.2021. godine. Naime, na kontima klase 1 – Zalihe i dugoročna imovina namijenjena prodaji, iskazuju se sirovine, materijal, rezervni dijelovi, sitan inventar, proizvodnja u toku, poluproizvodi, gotovi proizvodi te ostalo vezano za zalihe i proizvodnju u Društvu, a priznavanje i vrednovanje zaliha se vrši u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Društvo je izvršilo popis zaliha sa 31.12.2022. godine i to:

- zaliha materijalnih dobara betonare „Donji Vakuf“,
  - zaliha materijalnih dobara betonara „Prusac“,
  - zaliha materijalnih dobara PK „Bistrica“-Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Popis je izvršila komisija na dan 21.12.2022. godine i u sva tri naprijed navedena zapisnika su iskazane zalihe bez utvrđene vrijednosti i uporedbe sa stanjem u knjigovodstvu. Revizor na osnovu prikazanog nije mogao utvrditi da li se i o kakvim vrijednostima radi, te na osnovu toga nije u mogućnosti iznijeti svoje uvjerenje o zalihama na dan 31.12.2022.godine, niti značaj i vrijednost njihovog uticaja na finansijski rezultat Društva.

Napomena 5.-Gotovina i gotovinski ekvivalenti, istakli smo slijedeće:

- U momentu izrade Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu i tokom cijele 2022. godine, svi računi privrednog društva „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf su bili blokirani po osnovu neizmirenih poreznih i drugih obaveza.
- Preporučuje se da Uprava i Nadzorni odboru Društva, a na osnovu Zakona o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH, broj 48/16 od 22.06.2016. godine), donese program mjera za sanaciju, kako bi se osigurala njegoa likvidnost i osposobilo za izvršavanje svojih dospjelih obaveza.

Napomena 7.-Kapital, istakli smo slijedeće:

- Zatvoreno dioničko društvo „RUDNICI GIPSA“ Donji Vakuf sa 31.12.2022. godine ima iskazanu negativnu vrijednost kapitala, preporuka je revizora da Društvo poduzme odgovarajuće mjere koje bi dovele do osiguranja adekvatne vrijednosti kapitala, a u skladu sa članom 8. i čl. 9. Zakona o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH“, broj 48/16 od 22.06.2016.godine). Na osnovu čl. 8. stav 3. Zakona o finansijskom poslovanju, smatra se da je kod društva nastala neadekvatnost kapitala ako mu je na dan sastavljanja finansijskih izvještaja gubitak iz tekiće godine zajedno sa prenesenim gubicima dostigao polovinu visine njegovog osnovnog kapitala.

Preme našem mišljenju, osim za učinke pitanja opisanih u našem izvještaju neovisnog revizora u odjeljku s osnovom za mišljenje s rezervom, priloženi godišnji finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaja društva „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf na dan 31.12.2022. godine, poslovni rezultat, promjene u gotovinskim tokovima i kapitalu za navedeni obračunski period, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u FBiH.

### **Ključna revizijska pitanja**

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima. Odredili smo da nema ključnog revizijskog pitanja za navesti u našem izvještaju.

## **Ostale informacije**

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnji izvještaj, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturiječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla koji smo obavili, zaključimo da postoji značajan pogrešan prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtjeva da objavimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo ništa za objaviti.

## **Odgovornost Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje finansijske izvještaje**

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili greške. U sastavljanju finansijskih izvještaja uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje, ako je promjenjivo, za pitanja povezanih s neograničenošću vremena poslovanja i primjenu postavke neograničenosti vremena poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati ili prekinuti poslovanje Društva, ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

## **Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške, te izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MrevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajnima ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donesene na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MrevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije te:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili greške, oblikujemo i provodimo revizijske procedure kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prijevare veći je od rizika neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed greške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje interne kontrole;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti interne kontrole Društva;

- ocjenjujemo primjerenost primijenjenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena te povezanih objava koje je stvorila uprava;
- zaključujemo o primjerenosti primjene računovodstvene osnove vremenske neograničenosti poslovanja i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu neizvjesnost u sposobnost subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u ovom revizijskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako ove objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizijskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane s vremenski neograničenim poslovanjem;
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući povezane objave, te uključuju li finansijski izvještaji odnosno transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor u vezi s, između ostalog, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom naše revizije.

Također, dajemo izjavu onima koji su zaduženi za nadzor da smo postupali u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za neovisnost, kao i, tamo gdje je to primjenjivo, o povezanim mjerama zaštite.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za nadzor, određujemo ona koja su od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem izvještaju neovisnog revizora, osim ukoliko zakon ili propisi sprječavaju javno objavljivanje tih pitanja ili, kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da ta pitanja ne trebamo komunicirati u našem izvještaju neovisnog revizora, s obzirom da se razumno može očekivati da bi negativne posljedice njihove objave nadmašile dobrobiti javnog interesa.

Vareš, 17.04.2023. godine

Partner u reviziji:

„Refin“ d.o.o. Vareš  
Direktor:  
Amira Petrović

*Amira Petrović*



Ensud Beganović, dipl.oec.  
Ovlašteni revizor

*Beganović*  
Ovlašteni revizor:  
Omer Kozlić, dipl.ecc.

*Omer Kozlić*

### III. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv:	Privredno društvo „RUDNICI GIPSA“ zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf
Sjedište :	70220 Donji Vakuf, Ulica 770. Slavne brdske brigade b.b.
Oblik organizovanja:	Zatvoreno dioničko društvo (z.d.d.)
Vlasništvo:	Privatno (100 %)
Zastupnik Društva do 16.06.2022.godine:	Bekir Čepalo, direktor
Zastupnik Društva od 27.06.2022.godine:	Filip Crnoja, direktor
Identifikacioni broj Društva:	4236004980008 ( Kantonalni porezni ured Travnik )
PDV Broj za indir. oporezivanje	236004980008 (Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka)
Transakcijski računi:	
Privredna Banka d.d.	1011330000004482
Raiffeisen Banka d.d.	1610000133980097
BBi d.d. Sarajevo	1414355320002778
Djelatnost Preduzeća KD BiH 2006 :	14.210 Vadenje gline i kaolina
Djelatnost Preduzeća KD BiH 2010 :	08.12 Djelatnost kopova šljunka i pijeska; vadenje gline i kaolina
Članovi uprave Društva do 13.06.2022.godine:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bekir Čepalo, predsjednik,</li><li>- Samir Daul, član,</li><li>- Emir Sijamija, član.</li></ul>
Članovi Nadzornog odbora do 09.02.2022.godine:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Salih Čepalo, predsjednik,</li><li>- Fadil Sole, član,</li><li>- Dženad Daul, član,</li><li>- Elvir Hadžalija, član i</li><li>- Omer Čizmo, član.</li></ul>
Članovi Nadzornog odbora od 09.02.2022.godine:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Marijo Bilogrević, predsjednik, (podnio ostavku u 9. mjesecu, Skupština usvaja istu i imenuje novog člana)</li><li>- Reisa Selimović, član,</li><li>- Dženana Šahman Imamović, član,</li><li>- Ivan Miketa, član i</li><li>- Fadil Sole, član.</li></ul>
Članovi Odbora za reviziju od 25.06.2022.godine:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adnan Cetin, predsjednik,</li><li>- Marko Barić, član i</li><li>- Haris Grabus, član.</li></ul>

Obavijest o razvrstavanju: Srednje pravno lice  
Broj zaposlenih 31.12.2022. god.: Ukupno: 122.

Dioničarsko društvo „RUDNICI GIPSA“ p.o. je na osnovu Odluke o osnovanju broj: 05-0216/91 od 06.07.1991.godine upisano u Registar Osnovnog suda u Travniku.

Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj: U7I-840/97 od 15.09.1997.godine upisano je pripajanje Dioničkog društva „Prevoz roba“ Donji Vakuf, potpuna odgovornost, registarski broj: 1-524, Dioničarskom društvu „Rudnici gipsa“ Donji Vakuf, potpuna odgovornost sa sjedištem u Donjem Vakufu registarski broj: 1-1471, koje postaje njegovim pravnim sljedbenikom sa preuzetim svim sredstvima, pravima i obavezama. Rješenjem Kantonalnog suda u Travniku broj UP/I-1257/2000 od 25.09.2000.godine u sudski registar, pod brojem 1-1583 upisano je dioničko društvo „Rudnici gipsa“ d.d. Donji Vakuf.

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj: 051-0-Reg-13-000643 od 06.11.2013.godine, upisani su podaci o promjeni naziva društva u „Rudnici gipsa“ zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf sa sjedištem u Donjem Vakufu, ulica 770. Slavne brdske brigade b.b.. Osoba ovlaštena za zastupanje društva je Abdulah Čepalo, direktor bez ograničenja ovlaštenja.

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj: 051-0-Reg-19-000402 od 19.09.2019.godine upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva, a ovlašteno lice je Bekir Čepalo, direktor bez ograničenja ovlaštenja.

Rješenjem o izmjenama podataka općinskog suda u Travniku broj: 051-0-Reg-22-000345 od 25.07.2022.godine, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora Rudnici gipsa z.d.d. o razrješenju dužnosti direktora broj: IV-557/22 od 16.06.2022.godine i Odluke Nadzornog odbora o imenovanju direktora broj: IV-562/22 od 27.06.2022.godine, upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje. Osoba ovlaštena za zastupanje društva je Filip Crnoja, direktor bez ograničenja ovlaštenja.

Danas zatvoreno dioničko društvo „RUDNICI GIPSA“ Donji Vakuf obavlja osnovnu djelatnost pod šifrom 08.12- djelatnost kopova šljunka i pijeska i vađenje gline i kaolina, a u sudskom registru ima registrovano još 40 djelatnosti.

Visina osnovnog kapitala društva iznosi 2.253.600 KM podijeljenog u dionice klase ES-redovne (obične) dionice, 45.072 dionica nominalne vrijednosti 50 KM.

Sa 31.12.2022.godine Zatvoreno dioničko društvo „RUDNICI GIPSA“ Donji Vakuf ima 218 dioničara, a u slijedećem pregledu navedeni su samo oni sa procentom značajnijeg udjela:

Red. broj	Naziv dioničara	Broj dionica	% vlasništva
1.	STRUKTURA d.o.o. Jajce	17.943	55,0941
2.	Sejfić Salko	2.127	4,7191
3.	Idrizović Izet	888	1,9702
4.	Kaniža Jasmin	822	1,8237
5.	Sijamija Emir	582	1,2913
6.	Avdić Fatima	488	1,0827
7.	Turbo Seida	475	1,0539
8.	Malkić Subhija	399	0,8853
9.	Hasagić-Ahmetović Selma	357	0,7921
10.	Sole Fadil	340	0,7543
11.	Ostalih 208 dioničara	13.761	30,5333
	<b>U K U P N O:</b>	<b>45.072</b>	<b>100,00</b>

Lista dioničara je sastavni dio revizorskog izvještaja.

Osnovni pravni akt Društva je Statut broj: 1083/13 od 19.07.2013.godine, izmjene i dopune istog broj: IV-567/22 od 25.06.2022.godine, i Statutom se utvrđuje pravni status i ovlaštenja, kapital te upravljanje Društvom. Upravu Društva, od stupanja na snagu izmjene Statuta, čini direktor.

Osim ovog osnovnog općeg akta koriste se i drugi potrebni normativni akti u skladu sa Zakonima, potrebama i u okviru djelatnosti Društva.

Privredno društvo „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf je na I. redovnoj sjednici Skupštine Društva od 25.06.2022.godine oformio Odbor za reviziju, a što je u skladu sa čl. 227 i 271 Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BiH“, broj 81 od 21.10.2015.godine). Odbor za reviziju je radio izvještaj za 2022.godinu u periodu izrade izvještaja neovisnog revizora za 2022. godinu, te mišljenje Odbora, a zbog nedovršenosti istog, nije moglo da se prezentira u izvještaju neovisnog revizora.

Privredno društvo „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf je u 2022.godini uradilo reviziju finansijskih izvještaja za period 2017. do 2021.godina (isti su dobili negativno mišljenje za sve revidirane godine od strane neovisnog Revizora), a Skupština Društva je usvojila revidirane izvještaje o poslovanju Društva za navedene periode u 2022.godini.

Privredno društvo „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf, nema organizacijski konstituisanu internu kontrolu, kao oblik permanentne kontrole izvršenja poslova i radnih zadataka u skladu sa postavljenom organizacijom.

Preporučuje se Upravi Društva, da u cilju što efikasnijeg poslovanja, uključujući usklađenost sa zakonima, propisima i politikom pravnog lica, zaštite imovine, sprečavanju i otkrivanju prevara i grešaka, tačnosti i potpunosti računovodstvenih evidencija i pripremanju pouzdanih finansijskih evidencija, organizuje internu kontrolu.

#### **IV. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

##### **Usklađenost sa MSFI**

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva sastavljene u skladu sa članom 36. do 44. Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 15/21 dana 28. januara 2021. godine. Ovaj Zakon zahtjeva da se finansijski izvještaji pripremaju u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Ovi standardi i tumačenja primjenjuju se u FBiH pri izradi finansijskih izvještaja koji se odnose na razdoblja koja počinju od 01.01.2022. godine. Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 81/21 od 11. oktobra 2021. godine i isti se primjenjuju za godišnji obraču za 2022.godinu.

Na osnovu čl. 5. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, privredno društvo „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf je razvrstano u grupu srednjih pravnih lica, te je kod izrade finansijskih izvještaja za 2022.godinu primjenjivalo Međunarodne računovodstvene standarde za mala i srednja pravna lica.

##### **Osnove za pripremu finansijskih izvještaja**

Društvo vodi svoju knjigovodstvenu evidenciju i sastavlja računovodstvene iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u FBiH.

Finansijski izvještaji prezentirani su u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM). Konvertibilna marka (KM) je fiksno vezana za Euro (1 EUR = 1,95583 KM).

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja.

Prezentirani finansijski izvještaji su nekonsolidirani izvještaji Društva.

Finansijski izvještaji su sastavljeni po načelu historijskog troška. Historijski trošak se općenito zasniva na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu.

**1. Bilans stanja  
na dan 31.12.2022. godine**

POZICIJA	Bilješka	31.12.2022.	31.12.2021.
<b>AKTIVA</b>			
<b>DUGOROČNA IMOVINA</b>		<b>5.022.750</b>	<b>6.024.145</b>
<b>NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b>			
Zemljišta	3.	874.421	874.421
Građevinski objekti	3.	747.933	791.250
Postrojenja i oprema	3.	493.836	1.831.497
Transportna sredstva	3.	672.619	-
Avansi i nekretnine postrojenja i oprema u pripremi	3.	-	742.824
<b>Ukupno stalna sredstva</b>		<b>2.788.809</b>	<b>4.239.992</b>
<b>ULAGANJA U INVESTICIJSKE NEKRETNINE</b>	<b>3.</b>	<b>742.824</b>	<b>-</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>2.</b>	<b>83.098</b>	<b>97.404</b>
<b>ULAGANJA U ZAVISNE SUBJEKTE</b>	<b>3.</b>	<b>1.408.019</b>	<b>1.408.019</b>
<b>Ostala imovina i potraživanja</b>	<b>3.</b>	<b>-</b>	<b>278.730</b>
<b>KRA TKOROČNA IMOVINA</b>			
Zalihe i sredstva amijenjena prodaji	4.	-	64.398
Potraživanja od kupaca	6.	168.245	543.184
Novac i novčani ekvivalenti	5.	107.873	10.577
Akontacije porezana dobit	6.	2.805	-
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	6.	215.997	287.385
<b>Ukupno kratkoročna imovina</b>		<b>494.920</b>	<b>905.544</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>		<b>5.517.670</b>	<b>6.929.689</b>
Vanbilansna evidencija		-	-
<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		<b>5.517.670</b>	<b>6.929.689</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Kapital</b>	<b>7.</b>	<b>-4.150.099</b>	<b>-2.722.654</b>
<b>Dugoročne obaveze</b>	<b>8.</b>	<b>1.146.762</b>	<b>809.048</b>
<b>Odgođeni prihod</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ODGOĐENE POREZNE OBAVEZE</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>684.743</b>
<b>KRA TKOROČNE OBAVEZE</b>			
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	8.	3.728.492	5.145.414
Obaveze prema dobavljačima	9.	3.624.653	3.996.296
Ugovorne obaveze	10.	100.350	-
Obaveze po uzetim kreditima	10.	-	962.965
Obaveze po osnovu najмова	10.	3.489	-
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	10.	-	186.153
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	10.	4.792.515	3.013.138
<b>Ukupno kratkoročne obaveze</b>		<b>8.521.007</b>	<b>8.158.552</b>
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>		<b>9.667.769</b>	<b>9.652.343</b>
<b>POSLOVNA PASIVA (KAPITAL I OBAVEZE)</b>		<b>5.517.670</b>	<b>6.929.689</b>
Vanbilansna pasiva		-	-
<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		<b>5.517.670</b>	<b>6.929.689</b>

**2. Bilans uspjeha**  
**za period od 01.01. do 31.12.2022. godine**

POZICIJA	Bilješka	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>BILANS USPJEHA</b>			
<b>PRIHODI IZ UGOVORA S KUPCIMA</b>	<b>11.1.</b>	<b>6.786.120</b>	<b>4.625.489</b>
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama	11.1.1.	4.011.465	-
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tr.	11.1.2.	2.704.925	4.404.077
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inost. tržištu	11.1.3.	69.730	221.412
<b>Ukupno prihodi iz ugovora s kupcima</b>			
<b>OSTALI PRIHODI I DOBICI</b>	<b>11.1.3</b>		
Dobici od dugoročne nefinansijske imovine	11.1.4.	41.419	35.810
Finansijski prihodi	11.1.5.	-	10
Ostali prihodi i dobici	11.1.6.	543.660	7.998
<b>Ostali prihodi i dobici ukupno</b>		<b>587.079</b>	<b>43.818</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>11</b>	<b>7.371.199</b>	<b>4.669.307</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>11.2</b>	<b>8.195.162</b>	<b>7.402.705</b>
Nabavna vrijednost prodane robe	11.2.1.	1.411	-
Promjene u zalihama gotovih proizvoda i proizvodnje u toku	11.2.1.1.	-	1.318.000
Troškovi sirovina i materijala	11.2.2.	3.728.135	1.592.780
Troškovi energije i goriva	11.2.3.	323.795	1.041.595
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	11.2.4.	2.164.117	2.132.799
Amortizacija	11.2.5.	589.097	288.627
Troškovi primljenih usluga	11.2.6.	1.107.424	778.044
Ostali poslovni rashodi i troškovi	11.2.7.	281.183	250.860
<b>OSTALI RASHODI I GUBICI</b>	<b>11.3.</b>	<b>603.482</b>	<b>1.009.972</b>
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine	11.3.1	-	3.765
Gubici od finansijske imovine	11.3.2.	32.718	695.151
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		-	88.847
Finansijski rashodi	11.3.3.	58.710	222.209
Rashodi od kamata	11.3.3.1.	58.710	220.656
Negativne kursne razlike	11.3.3.2.	-	203
Ostali finansijski rashodi	11.3.3.3.	-	1.350
Ostali rashod i igubici	11.3.4.	512.054	-
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>11.4</b>	<b>8.798.644</b>	<b>8.412.677</b>
<b>GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>11.5</b>	<b>1.427.445</b>	<b>3.743.370</b>
Porez na dobit	11.5.1.	-	2.094.779
<b>GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>11.5.2.</b>	<b>1.427.445</b>	<b>5.838.149</b>
<b>UKUPAN REZULTAT</b>	<b>11.5.4.</b>	<b>-1.427.445</b>	<b>-5.838.149</b>

### 3. Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

O P I S		Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. Gotovinski tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>			
<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>		<b>-1.427.445</b>	<b>-5.919.038</b>
Amortizacija/vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava	+	-	-
Gubici / dobiti od otuđenja nematerijalnih sredstava	+(-)	-	-
Amortizacija/vrijednost usklađenja materijalnih sredstava	+	589.097	288.627
Gubici / dobiti od otuđenja materijalnih sredstava	+(-)	-	-35.810
Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava	+(-)	-	-
Dobit/ gubitak od dugoročne imovine namjenjene prodaji, neto	+(-)	-41.419	-
Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha	(-)	-	-
Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha	+	58.710	-
Smanjenje / povećanje zaliha	+(-)	64.398	-64.398
Smanjenje / povećanje potraživanja od kupaca	+(-)	374.939	-1.240.139
Smanjenje / povećanje ostale i movine i potraživanja	+(-)	350.118	-279.789
Smanjenje / povećanje ugovorne imovine	+(-)	-	-358
Povećanje/ smanjenje obaveza prema dobavljačima	+(-)	-371.643	3.996.296
Povećanje/ smanjenje ostalih obaveza	+(-)	400.191	5.967.184
Povećanje/ smanjenje ugovornih obaveza	+(-)	100.350	-
Plaćanje poreza na dobit	-	-	-
<b>A. Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti</b>		<b>97.296</b>	<b>2.712.575</b>
<b>Gotovinski tokovi iz ulagačkih aktivnosti:</b>			
Odliv iz osnova kupovine nekretnina	(-)	-	-
Priliv od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		-	104.824
<b>Neto gotovinski tok koji je korišten u ulagačkim aktivnost.</b>		<b>-</b>	<b>104.824</b>
<b>Gotovinski tokovi iz finansijskih aktivnosti :</b>			
<b>Odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti</b>			
Otplata glavnice uzetih kredita	(-)	-	-2.737.827
Otplata glavnice po najmovima	(-)	-	-
Priliv po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(+)	-	-
Odliv iz osnova otplate izdatih dužničkih instrumenata	(-)	-	-
Ostali priliv iz finansijskih aktivnosti		-	-
Ostali odliv iz finansijskih aktivnosti		-	-68.995
<b>C: Neto gotovinski tok korišten u finansijskim aktivnostima</b>	<b>+(-)</b>	<b>-</b>	<b>-2.806.822</b>
<b>NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>+(-)</b>	<b>97.296</b>	<b>10.577</b>
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>	<b>+(-)</b>	<b>10.577</b>	<b>-</b>
<b>EFEKTI PROMJENA DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE</b>	<b>+(-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>+(-)</b>	<b>107.873</b>	<b>10.577</b>

#### 4. Izvještaj o promjenama na kapitalu na dan 31.12.2022.godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Dionički kapital i dr. oblici tem. kap.	Revaloriz. rezerve	Ostale rezerve	Akumulirana dobit	Ukupni kapital
<b>Stanje na dan 31.12. 2020.godine</b>	<b>2.253.600</b>	-	<b>531.066</b>	<b>330.829</b>	<b>3.115.495</b>
Učinci promjena u računovodstvenim politikama	-	-	-	-	-
Učinci ispravka grešaka u skladu sa MRS 8	-	-	-	-	-
<b>Ponovno iskazano stanje na dan 31.12. 2020. odnosno 01.01.2021.godine</b>	<b>2.253.600</b>	-	<b>531.066</b>	<b>330.829</b>	<b>3.115.495</b>
Neto dobit/gubitak perioda iskazana u bilanci uspjeha	-	-	-	-5.838.149	-5.838.149
Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	-	-
<b>Ukupni rezultat</b>	-	-	-	<b>-5.838.149</b>	<b>-5.838.149</b>
Emisija dioničkog kapitala	-	-	-	-	-
Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-
Objavljene dividende	-	-	-	-	-
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-	-
Ostale promjene	-	-	-	-	-
<b>Stanje na dan 31.12. 2021. godine</b>	<b>2.253.600</b>	-	<b>531.066</b>	<b>-5.507.320</b>	<b>-2.722.654</b>
Efekti retroaktivne promjene računovodstvenih politika	-	-	-	-	-
Efekti retroaktivnog prepravljivanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-	-
<b>Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021.godine</b>	<b>2.253.600</b>	-	<b>531.066</b>	<b>-5.507.320</b>	<b>-2.722.654</b>
Dobit/gubitak za godinu	-	-	-	-1.427.445	-1.427.445
Ostali ukupni rezultat za godinu	-	-	-	-	-
<b>Ukupni rezultat</b>	-	-	-	<b>-1.427.445</b>	<b>-1.427.445</b>
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-
Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-
Objavljivanje dividende	-	-	-	-	-
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-	-
Ostale promjene	-	-	-	-	-
<b>Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022.godine</b>	<b>2.253.600</b>	-	<b>531.066</b>	<b>-6.934.765</b>	<b>-4.150.099</b>

## V. BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Bilješke uz finansijske izvještaje izložene na stranama 16 do 37 su sastavni dio revidiranih finansijskih izvještaja, a iste objašnjavaju određene pozicije i transakcije, uključujući i preporuke za ispravke eventualnih nedosljednosti ili preporuke u smislu kvalitetnije izrade i prezentacije finansijskih izvještaja, što treba koristiti boljem informisanju nadležnih subjekata u Društvu i van Društva.

Na osnovu uvida u registraciju Privrednog društva „REDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf i interne akte, te na osnovu uvida u finansijske dokumente i izvještaje, koji se odnose na godišnje obračune za 2021. i 2022. godinu, Revizor je, u prvom redu, uporedio istovjetne elemente finansijskih izvještaja u periodu od posljednje dvije godine, a koji se odnose na sredstva, obaveze i vlasnički kapital iskazan u Bilansu stanja, te prihode, rashode i poslovni rezultat iskazan u Bilansu uspjeha, a potom gotovinske tokove i promjene u kapitalu, specifikacije prihoda i rashoda, kupaca i dobavljača, kao i drugih potraživanja i obaveza, a potom je ispitivao vjerodostojnost iskazivanja pojedinih transakcija i pozicija finansijskih izvještaja koristeći finansijske kartice i ostalu potrebnu dokumentaciju (izvještaje o izvršenom popisu, naloge za knjiženje, pojedine ulazne odnosno izlazne račune, te izvode o stanju sredstava na transakcijskim računima).

### 1. – OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Finansijsko knjgovodstvo je organizovano tako da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima.

U nastavku dajemo sažetak računovodstvenih politika korištenih u pripremi finansijskih izvještaja za 2022. godinu:

#### a) Politika vrednovanja, iskazivanja amortizacije i revalorizacije stalnih nematerijalnih sredstva

Prelaskom na Međunarodne računovodstvene standarde, nematerijalna sredstva su priznata po osnovu nabavne vrijednosti koju čine nabavna cijena i zavisni troškovi nabavke.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna sredstva su evidentirana po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju (metod troška) obračunatu primjenom linearne metode.

#### b) Politika vrednovanja, iskazivanja amortizacije i revalorizacije stalnih materijalnih sredstava

Materijalna stalna sredstva su sredstva koja se drže za korištenje u djelatnosti preduzeća pri isporuci usluga i za administrativne i ostale svrhe i za koje se očekuje da će se koristiti više od jedne godine.

Sredstvo će biti priznato kao stalno sredstvo kada se ocijeni vjerovatnim da će buduće ekonomske koristi vezane za to sredstvo priticati u preduzeće i kada se trošak stalnog sredstva može pouzdano izmjeriti.

Sredstvo će biti priznato kao stalno sredstvo i kada se zna da to sredstvo neće direktno povećati buduće ekonomske koristi, ali je nabavka tog sredstva neophodna da bi se dobile ekonomske koristi od drugih stalnih sredstava.

Materijalna sredstva vrednuju se i iskazuju po trošku nabave, odnosno po nabavnoj cijeni.

U trošak nabavke stalnog sredstva mogu se uračunati i troškovi pozajmljivanja (kamate na kredite, troškovi bankarskih organizacija i sl.) vezani za nabavku konkretnog stalnog sredstva o čemu odluku donosi direktor poduzeća.

U trošak nabavke mogu se uračunati i troškovi vlastitog transporta, s tim da ti troškovi ne mogu biti veći od troškova koji bi nastali da je transport obavljen od strane javnog prevoznika.

Trošak sredstva izgrađenog u vlastitoj režiji se utvrđuje korištenjem načela kao i za nabavku sredstva.

Materijalna stalna sredstva otpisuju (amortizuju) se na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe. Vijek upotrebe sredstva je određen vremenom u kojem preduzeće očekuje da će koristiti sredstvo.

Preduzeće vrši amortizaciju tokom godine po polugodišnjem obračunu i prema ukazanoj potrebi kao privremeni obračun, a na kraju godine i u slučaju statusnih promjena vrši se konačan obračun.

Terećenje troškova amortizacije vrši se u obračunatim iznosima.

Izabrani metod obračuna amortizacije primjenjuje se dosljedno u dužem vremenskom periodu i samo u opravdano izmjenjenim okolnostima izabrani metod se može promijeniti.

Ostatak vrijednosti stalnog materijalnog sredstva se ne procjenjuje i ne vrši se umanjenje osnovice za obračun amortizacije po ovom osnovu.

### **c) Ulaganja**

Ulaganja se klasifikuju kao dugoročna i kratkoročna (tekuća) zavisno od roka na koji se ulažu, od čega zavisi i njihovo knjiženje na stalna odnosno tekuća sredstva.

Prihod od otuđenja ulaganja utvrđen je u Bilansu uspjeha, kao razlika između neto prodajne (tržišne) vrijednosti i nabavne, odnosno knjigovodstvene vrijednosti ulaganja na dan otuđenja.

### **c) Zalihe**

Zalihe sirovina i materijala, proizvoda, rezervnih dijelova, sitnog inventara i auto guma evidentiraju se po trošku tj. po nabavnim cijenama. Ukoliko je neto prodajna vrijednost navedenih zaliha niža od troškova nabavke, zalihe se vrednuju i iskazuju po neto prodajnoj cijeni.

Obračun utroška sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i auto guma vrši se po prosječnim cijenama.

Sitan inventar i auto gume u upotrebi otpisuju se 50 %-u pri stavljanja u upotrebu, a preostali iznos po isteku godinu dana od stavljanja istog u upotrebu.

#### **d) Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina u banci i blagajni se sastoji od novca na transakcijskim računima u bankama i gotovog novca u glavnoj blagajni u nominalnom iznosu, dok se strani novac vrednuje po kursu Centralne banke BiH na dan bilansiranja.

#### **e) Razgraničenja i rezervisanja**

Rezervisanja i razgraničenja se vrše na ime budućih izdataka i troškova, a dugoročno se mogu razgraničiti i prihodi kada je unaprijed izvršena njihova naplata, a odnose se, osim na tekući obračunski period, na jedan ili više obračunskih perioda u budućnosti.

#### **f) Ugovori o izgradnji**

Prihodi i rashodi po osnovu ugovora o izgradnji priznaju se u Bilansu uspjeha na osnovu utvrđene vrijednosti izvršenog posla, koriguju se za rezervisanja po osnovu datih garancija i drugih popusta. Konačna vrijednost izvršenih radova sačinjava se na osnovu objektivne specifikacije izvršenih radova na utvrđeni datum.

#### **f) Politika vrednovanja i iskazivanja prihoda**

Prihod preduzeća predstavlja povećanje ekonomske koristi u toku obračunskog knjigovodstvenog perioda u formi priliva tj. povećanja sredstava, odnosno kao smanjenje obaveza, što rezultira u povećanju kapitala, koje nije rezultat doprinosa samih učesnika u kapitalu.

Definicija prihoda obuhvata prihode iz operativnih aktivnosti (poslovni prihodi) i neoperativnih aktivnosti (finansijski i ostali prihodi).

Prihodi koji proističu iz operativnih aktivnosti odnose se na prihode od redovne, odnosno osnovne djelatnosti i prodaje usluga.

Neoperativni prihodi su prihodi koji mogu, ali ne moraju proisteći iz redovnih, operativnih aktivnosti. Neoperativni prihodi obuhvataju:

- prihode od ulaganja,
- prihode od finansiranja – kamate,
- ostale prihode, kao što su prihodi od donacija, subvencija, regresa, viškova, prihoda od penala, kazni, nagrada, naplaćenih otpisanih potraživanja, vanredni prihodi i dr.

Neoperativni prihodi se evidentiraju i iskazuju u bilansu uspjeha kao posebna stavka odvojeno od operativnih prihoda.

Odgodeno priznavanje prihoda evidentira se kao razgraničenje.

#### **g) Politika vrednovanja i iskazivanja rashoda**

Rashodi obuhvataju rashode koji proističu iz operativnih, osnovnih ili redovnih aktivnosti (poslovni rashodi), kao i neoperativne rashode (finansijski i ostali rashodi) koji ne proizilaze iz osnovnih redovnih aktivnosti.

Operativni rashodi predstavljaju rashode, kao što su troškovi prodaje usluga, plaće, amortizacija i svi drugi troškovi nastali u vezi sa obavljanjem osnovne djelatnosti.

Neoperativni rashodi su rashodi koji proističu iz drugih neoperativnih aktivnosti, kao što su rashodi od ulaganja, rashodi od finansiranja, ostali rashodi i vanredni rashodi. Neoperativni rashodi se u bilansu uspjeha iskazuju odvojeno od operativnih rashoda kao posebne rashodovne stavke.

Rashodi se priznaju u bilansu kada se smanjenje budućih ekonomskih koristi odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza, što ima za posljedicu smanjenje kapitala.

Priznavanje rashoda u bilansu uspjeha vrši se na osnovu slijedećih kriterija:

- sučeljavanje troškova sa prihodima, što znači da postoji direktna veza između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda,
- rashodi imaju za posljedicu smanjenje sredstava ili povećanje obaveza koja se mogu pouzdano izmjeriti,
- priznavanje rashoda obavlja se postupkom razumnog rasporeda na obračunske periode, kada se očekuje da će smanjenje ekonomske koristi proisteći tokom nekoliko narednih obračunskih perioda (amortizacija).

## **2. - NEMATERIJALNA STALNA SREDSTVA**

U poslovnim knjigama Privrednog društva „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf su iskazana nematerijalna stalna sredstva ukupne nabavne vrijednosti od 516.835 KM.

Evidentirana su na kontu 010 – kapitalizirana ulaganja u razvoj, a odnose se na ulaganja kao višegodišnje pravo korištenja određenog sredstva i druga nematerijalna sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje u skladu sa MRS-38, u ukupnom iznosu od 58.034 KM (ulaganje u razvoj-Komar 44.188 KM; ulaganja u Elezovac 13.846 KM). Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj sa 31.12.2022.godinom iznosi 34.065 KM (ispravka vrijednosti za 2022.godinu je 5.804 KM).

Na kontu 011- koncesije evidentiran je iznos od 442.580 KM (koncesija Brešćić 24.640 KM; Elezovac 143.000 KM; Bistrica 146.240 KM; Prusac 64.000 KM; Komar 14.700 KM). Ispravka vrijednosti koncesija sa 31.12.2022.godine iznosi 391.114 KM (ispravka vrijednosti za 2022.godinu je 16.147 KM).

Na kontu 014- softveri evidentiran je iznos od 16.221 KM (u 2022.godini nabavljen program za računovodstvo vrijednosti 9.775 KM), a ispravka vrijednosti softvera sa 2022.godinom je 8.576 KM (ispravka vrijednosti za 2022.godinu je 2.130 KM).

Nematerijalna sredstva su amortizovana u ukupnom iznosu od 433.737 KM (amortizacija u 2022.godini 24.081 KM), tako da sa 31.12.2022.godine imaju knjigovodstvenu vrijednost od 83.098 KM.

U toku 2022.godine nije bilo rashodovanja stalnih nematerijalnih sredstava po bilo kom osnovu.

### 3. MATERIJALNA SREDSTVA

#### 3.1. Pregled materijalnih sredstava na dan 31.12.2022.godine

- u KM -

	<i>Zemljište</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>Oprema i postrojenja</i>	<i>Kancelarijski amj. i ost. opr.</i>	<i>Transportna sredstva</i>	<i>Ukupno</i>
<b><u>Nabavna vrijednost:</u></b>						
01.januara 2022.	874.421	2.182.778	12.021.734	45.894	3.237.095	18.361.922
Nove nabavke	-	-	7.479	10.319	-	17.798
Rashod/prodaja	-	-	-1.737.968	-2.842	-586.245	-2.327.055
31.decembra 2022.	874.421	2.182.778	10.291.245	53.371	2.650.850	16.052.665
<b><u>Ispravka vrijednosti:</u></b>						
01.januara 2022.	-	1.391.528	11.035.245	35.937	2.407.053	14.869.763
Amortizacija	-	43.318	364.070	207	157.421	565.016
Rashod/prodaja	-	-	-1.581.835	-2.842	-586.245	-2.170.922
31.decembra 2022.	-	1.434.846	9.817.480	33.302	1.978.229	13.263.856
<b><u>Sadašnja vrijednost:</u></b>						
31.decembra 2022.	874.421	747.932	473.765	20.069	672.621	2.788.809
31.decembra 2021.	874.421	791.250	978.635	9.543	843.319	3.497.168

#### 3.2. Materijalna sredstva obuhvataju

##### 1. Zemljište;

- zemljište betonara, asfaltna baza, punkt Vinac, Bistrica, kamenolom, krug preduzeća, uprava visokogradnje.

##### 2. Građevine;

- pista na betonari sa ogradom, građevinski objekat Kulen Vakuf, Prusac, kamenolom Komar, Elezovac, građevinski objekat prevoz roba, Koprivnica, Komar, Vinac, upravna zgrada i magacin visokogradnja.

##### 3. Oprema;

- postrojenja i oprema za primarnu proizvodnju,
- oprema za građevinarstvo,

- kancelarijska oprema i računari,
- benzinska pumpa za internu upotrebu.

**4. Kancelarijski namještaj;**

- kancelarijski namještaj,
- ostala oprema.

**5. Transportna sredstva;**

- putnička vozila,
- dostavna vozila,
- teretna i vučna vozila,
- priključna vozila.

U toku 2022.godine nabavljeno je i stavljeno u funkciju materijalnih stalnih sredstava- ukupne nabavne vrijednosti od 17.798 KM, a odnosi se na postrojenja i opremu u iznosu od 7.479 KM i kancelarijsku i ostalu opremu ukupne nabavne vrijednosti 10.319 KM (motori za stabilnu drobilicu na Pruscu).

U toku 2022. godine na osnovu zapisnika o popisu stalnih sredstava broj: IV-26/23 od 06.01.2023. godine i Odluke o otpisu stalnih sredstava broj: IV-68/23 od 06.01.2023. godine, otpisano je i rashodovano stalnih materijalnih sredstava u ukupnom iznosu od 2.327.055 KM i to: opreme i postrojenja u iznosu od 1.737.968 KM, kancelarijskog namještaja i ostale opreme u iznosu od 2.842 KM i transportnih sredstava u iznosu od 586.245 KM (teretna i vučna vozila 301.731 KM; priključna vozila 108.000 KM; dostavna vozila 76.600 KM). Rashodovana stalna sredstva su bila amortizovana u ukupnom iznosu od 2.170.922 KM, a neotpisani iznosi 156.133 KM. Društvo je dio rashodovanih stalnih sredstava prodalo te je po tom osnovu ostvarilo prihod u iznosu od 41.419 KM.

Na dan 31.12.2022.godine građevinski objekti su amortizovani 65,73 %, oprema i postrojenja za proizvodnju sa 95,39 %, kancelarijski i ostali namještaj sa 62,39 %, dok su transportna sredstva amortizovana sa 74,62 %, a kako je prikazano u tabeli 3.1- Pregled stalnih materijalnih sredstava za 2022. godinu.

Po osnovu Sporazuma o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama broj: 13/10-12-27-1225/20 od 15.09.2020.godine, potpisanim sa Poreznom upravom FBiH, „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf su založili opremu procjenjene vrijednosti od 1.413.404 KM kao garanciju za izmirenje obaveza po Sporezumu. U skućaju neizmirenja obaveza po Sporezumi Društvo može doći do gubitka opreme koja se koristi u proizvodnji.

Amortizacija za gore navedena materijalna sredstva je izvršena u skladu sa procijenjenim vijekom upotrebe kako je predviđeno Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 16.) po stopama koje su bile u visini stopa koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod, linearnom metodom, a za 2022. godinu je obračunata u ukupnom iznosu od 565.016 KM. Nadzorni odbor je donio Odluku o utvrđivanju metoda obračuna amortizacije i procjene korisnog vijeka upotrebe sredstava koja se

amortizuju broj: IV-756/22 od 08.09.2022.godine, i ista je korištena pri obračunu amortizacije za 2022.godinu.

Pregled obračunate amortizacije za 2022.godinu:

-u KM-

Konto	Opis	Stope za obračun 2022.g.	Amortizacija 2022.godina	Amortizacija 2021.godina
0218	Amortizacija građevina	1,50 %	43.318	17.942
0228	Amortizacija opreme i postr.	13 %	364.070	172.907
0238	Kancelarijski namještaj i ost.	13-20 %	207	1.583
0248	Amortizacija transpo. sreds.	14,3 %	157.421	75.052
	<b>Ukupno:</b>		<b>565.016</b>	<b>267.484</b>

U skladu sa računovodstvenim politikama, na datum bilansiranja Uprava razmatra eksterne i interne informacije na osnovu kojih se vrši procjena da li je vrijednost stalnih sredstava umanjena u smislu MRS 36-Umanjenje vrijednosti sredstava.

Po procjeni uprave na dan bilansa nije bilo umanjjenja vrijednosti sredstava iskazanih u bilansu stanja koje bi rezultirale priznavanjem gubitka od umanjjenja po MRS 36-Umanjenje vrijednosti sredstava.

Revizor nije prisustvovao popisu stalnih sredstava, ali uvidom u dokumentaciju i poslovne knjige, posebno Izvještaje o popisu sredstava, i popisne liste, uvjerio se u ispravnost postupaka komisija i drugih nadležnih organa i rukovodilaca u Društvu.

### 3.3. – Investicijske nekretnine

Na kontima grupe 03-investicijske nekretnine Društvo ima iskazan iznos iz ranijeg perioda na kontu 0300-ulaganja u vlastito zemljište (zemljište Novo Selo) iznos od 612.000 KM i kontu 0350-ulaganja u nekretnine u pripremi (benzinska pumpa Oborci) iznos od 130.824 KM. Međutim na ovom kontu se iskazuje imovina koja se drži sa ciljem ostvarivanja prihoda od iznajmljivanja, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 40. Preporuka je da se iznos sa investicijskih nekretnina ispita i preknjiži na odgovarajuća konta investicija u toku.

### 3.4. – Dugoročni finansijski plasmani

Sa 31.12.2022. godine na kontima 061-dugoročni finansijski plasmani Društvo ima iskazan ukupan iznos od 1.408.019 KM, a odnosi se na ulaganja u dionice Visokogradnje 188.943 KM i ulaganje u Visokogradnju po Ugovoru o preuzimanju obaveza od 13.02.2007.godine u iznosu od 1.219.076 KM. Revizoru je predložen Ugovor po osnovu koga su trebalo biti uložena sredstva, a po izjavi knjigovodstva nije nikad ništa uloženo po istom.

#### 4. – ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA

##### 4.1. Specifikacija zaliha sirovina i materijala, goriva, rezervnih dijelova, autoguma, sitnog inventara i proizvoda na skladištu

- u KM -

Konto	Naziv konta	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Indeks (%)
1010	Sirovine i materijala u skladištu	-	-	-
10104	Sirovine i mat. u asfaltnoj bazi	-	33.259	-
10106	Materijal u betonari visokogradnja	-	13.249	-
1012	Gorivo u skladištu	-	17.890	-
	<b>Ukupno:</b>	-	<b>64.398</b>	-

„RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf u svom knjigovodstvu na dan 31.12.2022. godine nemaju iskazanih bilo kakvih zaliha, a kako je prikazano u prethodnom pregledu.

Na kontima grupe 1-Zalihe Društvo je iskazalo slijedeći promet u 2022.godini:

- u KM -

Konto	Naziv konta	Promet		Stanje 31.12.22.
		Duguje	Potražuje	
1200	Gotovi proizvodi na skladištu	2.661.755	2.661.755	-
1210	Gotovi proizvodi u maloprodaji	15.399	15.399	-
1230	PDV u maloprodaji	-1.734	-1.734	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.675.420</b>	<b>2.675.420</b>	-

Prema izjavi knjigovodstva u Društvu je u toku 2022.godine došlo do promjene knjigovodstvenog programa i to u toku godine, a takođe i lica odgovornih za knjigovodstvo, te se na kontima zaliha iskazivao samo promet za tekuću godinu koji je realizovan (prodan).

Društvo na osnovu naprijed iznesenog nije postupalo u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva (Službene novine FBiH, br, 81/21 od 10.10.2021.godine. Naime, na kontima klase 1 – Zalihe i dugoročna imovina namjenjena prodaji, iskazuju se sirovine, materijal, rezervni dijelovi, sitan inventar, proizvodnja u toku, poluproizvodi, gotovi proizvodi te ostalo vezano za zalihe i proizvodnju u Društvu, a priznavanje i vrednovanje zaliha se vrši u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Društvo je izvršilo popis zaliha sa 31.12.2022.godine i to:

- zaliha materijalnih dobara betonare „Donji Vakuf“,
- zaliha materijalnih dobara betonara „Prusac“,
- zaliha materijalnih dobara PK „Bistrica“-Gornji Vakuf-Uskoplje.

Popis je izvršila komisija na dan 21.12.2022. godine i u sva tri naprijed navedena zapisnika su iskazane zalihe bez utvrđene vrijednosti i uporedbe sa stanjem u knjigovodstvu. Revizor na osnovu prikazanog nije mogao utvrditi da li se i o kakvim vrijednostima radi, te na osnovu toga nije u mogućnosti iznijeti svoje uvjerenje o zalihama na dan 31.12.2022. godine, niti značaj i vrijednost njihovog uticaja na finansijski rezultat Društva.

Revizijom je utvrđeno da se sitan inventar, auto gume i HTZ oprema, prilikom stavljanja u upotrebu, otpisuju u 100 %-tnom iznosu i direktno se knjiže na odgovarajuća konta troškova, tako da u poslovnim knjigama ne postoji evidencija o ukupnoj vrijednosti sitnog inventara u upotrebi, kako je predviđeno računovodstvenim standardima (MRS-2.). Tako su u 2022. godini na kontu 514-troškovi otpisa sitnog inventara u upotrebi i autoguma, evidentirani troškovi istih u ukupnom iznosu od 18.518 KM.

Radi uvida u stanje autogume u upotrebi, sitnog alata, inventara i HTZ opreme koji su još u upotrebi, preporuka Revizora je da se isti knjiže na troškove perioda preko konta autoguma u upotrebi, sitnog alata, inventara i HTZ opreme u upotrebi i konta ispravke istog, a isknjiženje iz upotrebe po njihovom stvarnom nemogućnošću korišćenja u procesu proizvodnje ili otuđenju, a po prijedlogu komisije.

Preporuka revizora je da se u 2023.godini, što prije izvrši stvarni popis svih zaliha, te na osnovu toga izvrše adekvatna knjiženja na dan popisa kako bi iskazana vrijednost zaliha na kraju poslovne godine bila realna.

#### 5. – GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

-u KM-

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo 31.12.2022.
2001	Žiro račun PBS d.d.	63.810	63.810	0
2004	BBI Banka d.d. Sarajevo	30.821	30.795	26
2008	Raiffeisen Banka d.d.	10.750	10.750	0
201	Tr. računi strana valuta	28	0	28
2050	Glavna blagajna	14.591	14.590	1
2083	Oročeni depo. za gar. PBS	5.000	0	5.000
2085	Kaucija SPD	26.599	1.781	24.818
2088	Ostala novčana sred. PBS	78.000	0	78.000
20	<b>Ukupno gotovina:</b>	<b>229.599</b>	<b>121.726</b>	<b>107.873</b>

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na grupi konta 20 obuhvataju stanja gotovine na transakcijskim računima u poslovnim bankama, te gotovinu u glavnoj blagajni i na deviznim računima, kako se vidi iz gornjeg tabelarnog pregleda.

Uvidom Revizora u blagajničku dokumentaciju utvrđeno je propisno ispostavljanje naloga za uplatu odnosno isplatu, kao i redovno vođenje blagajničkih dnevnika.

Društvo nije izvršilo popis stanja sredstava u blagajni na dan 31.12.2022. godine, te nisu utvrđene razlike u odnosu na stanje iskazano u knjigovodstvu.

U momentu izrade Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu i tokom cijele 2022. godine, svi računi privrednog društva „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf su bili blokirani po osnovu neizmirenih poreznih i drugih obaveza.

Preporučuje se da Uprava i Nadzorni odboru Društva, a na osnovu Zakona o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH, broj 48/16 od 22.06.2016.godine), donese program mjera za sanaciju, kako bi se osigurala njegova likvidnost i osposobilo za izvršavanje svojih dospjelih obaveza.

## 6. – KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Index
211	Potraživanja od kupaca u zemlji	168.245	543.184	30,97
212	Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0	4.433	-
234	Druga kratkoročna potraživanja	2.805	2.805	100,00
238	Potraživanja za neiskorišt. predujmove	329	329	100,00
27	Potraživanja za ulazni PDV	215.668	279.460	77,17
28	Aktivna vremenska razgraničenja	-	358	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>387.047</b>	<b>830.569</b>	<b>46,60</b>

### 6. 1. – POTRAŽIVANJA OD PRODAJE (KUPCI)

6.1.1. Kupci povezana pravna lica  
(konto 210)

- u KM -

Red. broj	N a z i v	Ukupan promet		Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	STRUKTURA DOO JAJCE	5.080.286	5.080.286	0
	<b>UKUPNO KUPCI POVEZANI</b>	<b>5.080.286</b>	<b>5.080.286</b>	<b>0</b>

6.1.2. Kupci na domaćem tržištu  
(konto 211)

-u KM-

Red. broj	Naziv kupca	Ukupan Duguje	promet Potražuje	Saldo 31.12.2022.
1.	ĐOGIĆ DOO	51.836	51.816	0
2.	ELTING NN DOO	9.300	0	9.300
3.	D. INVESTING VITEZ	50.925	50.925	0
4.	DENIX DOO	322.284	322.284	0
5.	HOME GRADNJA DONJI VAKUF	78.557	59.323	19.234
6.	GRADINA JKP DOO	21.991	21.991	0
7.	KOMAR-TVORNICA GIPSA	446.180	418.687	27.493
8.	HEKO DOO	10.540	10.000	540
9.	ISKRA MN DOO	23.384	23.352	32
10.	POKVIĆ IG DOO	13.442	13.442	0
11.	NEXE BETON SARAJEVO	513.330	513.330	0

„RUDNICI GIPSA“ Z.D.D. DONJI VAKUF  
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.GODINU

12.	RAMUKA DOO	18.296	18.296	0
13.	TVORNICA CEMENTA KAKANJ	990.261	909.178	81.083
14.	POTOČARI PROMET DOO	12.160	11.700	460
15.	TVORNICA OPEKE DOO	470.130	457.564	12.566
16.	YTONG BH DOO	31.124	31.124	0
17.	OSTALI KUPCA	160.853	143.316	17.537
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.223.573</b>	<b>3.056.328</b>	<b>168.245</b>

6.1.3. Kupci na inostranom tržištu  
(konto 212)

- u KM -

Red. broj	N a z i v	Ukupan	promet	Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	TITAN CEMENTARA Kosijerić	76.426	76.426	0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>76.426</b>	<b>76.426</b>	<b>0</b>

6.1.4. Ukupno kupci  
(konto 210; 211; 212)

- u KM -

Red. broj	N a z i v	Ukupan	promet	Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	KUPCI POVEZANA PR. LICA	5.080.286	5.080.286	0
2.	DOMAĆI KUPCI	3.223.573	3.056.328	168.245
3.	INOSTRANI KUPCI	76.426	76.426	0
	<b>UKUPNO KUPCI</b>	<b>8.381.285</b>	<b>8.123.040</b>	<b>168.245</b>

U poslovnim knjigama privrednog društva „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf, na kraju posmatranog obračunskog perioda, iskazana su potraživanja od kupaca u iznosu od 168.245 KM i iskazana su u manjem iznosu, odnosno za 69,03 % manje u odnosu na potraživanja sa kraja prethodne godine.

Najveći kupac Društva je povezano pravno lice STRUKTURA d.o.o. Jajce sa 60,61 % ukupnog prometa, domaći kupci 38,46 % i kupci iz inostranstva 0,91 % ukupnog prometa.

Pošto su svi transakcijski računi Društva u toku 2022.godine bili blokirani, glavnina prometa se odvijala preko povezanog pravnog lica koje je zauzvrat vršilo isplate i plaćalo obaveze koje su imali „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji Vakuf, a vezane su za tekuće poslovanje.

Društvo je u 2022.godini izvršilo otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 32.718 KM, a po izjavi Uprave odnosi se na potraživanja koja su zastarjela, bez mogućnosti tužbe i naplate. Ista su direktno knjižena na konto 5783- otpis nenaplativih potraživanja od kupaca, bez da se vršilo isknjiženje istih na sumnjiva i sporna potraživanja i putem ispravke istih na rashode. Društvo je navedeni otpis uradilo na osnovu Odluke broj: IV-835/22 od 30.09.2022.godine.

Otpis potraživanja čija je naplata neizvjesna predstavlja izričitu i kontinuiranu obavezu koju nameće Okvir za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja, te MRS 18- prihodi, s obzirom da se u tom slučaju radi o sredstvima od kojih se ne očekuje priliv ekonomske koristi u budućnosti. MRS/MSFI ne propisuju uslove niti rokove za otpis, već se svakom privrednom subjektu ostavlja da to uradi vlastitim računovodstvenim

politikama na bazi najbolje procjene, ali čim postoje da je mogućnost naplate neizvjesna potraživanja treba otpisati na teret rashoda i poslovnog rezultata, sve u cilju fer prezentacije potraživanja kao jednog od finansijskih instrumenata po MRS 39.

Društvo je na kraju 2022. godine obavilo komisijski popis i sravnjenje potraživanja od kupaca o čemu je sačinjen zapisnik od 06.01.2023. godine.

## 6.2. – OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Index
234	Potraživanja za više pl. porez na dobit	2.805	2.805	100,00
238	Potraž. za neiskorištene predujmove	329	329	100,00
27	Ulazni PDV na koji nije stečeno pravo odbitka	215.668	279.460	77,17
	<b>Ukupno:</b>	<b>218.802</b>	<b>282.594</b>	<b>77,42</b>

Ostala kratkoročna potraživanja iskazana u iznosu od 218.802 KM čine potraživanja na, kontu 234-potraživanja za više uplaćen porez na dobit u iznosu od 2.805 KM, potraživanja za neiskorištene predujmove konto - 238 od 329 KM i ulazni PDV na koje nije stečeno pravo odbitka konto - 2760 od 215.668 KM (PDV po osnovu obaveza za uplatu po posebnoj šemi u građevinarstvu iz prethodnih perioda), a kako je prikazano u prethodnom pregledu.

## 7. – KAPITAL

### 7.1. Struktura kapitala (po knjigovodstvu)

- u KM-

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Index %
300	Dionički kapital	2.253.600	2.253.600	100,00
321	Obavezne rezerve	531.066	531.066	100,00
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	330.829	330.829	100,00
341	Dobit izvještajne godine	-	-	-
350	Gubitak ranijeg perioda	-5.838.149	-	-
351	Gubitak izvještajne godine	-1.427.445	-3.115.495	45,81
<b>kl.3.</b>	<b>Ukupni kapital</b>	<b>-4.150.099</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Kao što je ranije navedeno, kapital Privrednog društva „RUDNICI GIPSA“ z.d.d. Donji vakuf je 100 % privatni, a isti je knjižen kao upisani dionički kapital kto-300 u iznosu od 2.253.600 KM, ostale rezerve kto-321 u iznosu od 531.066 KM, neraspoređena dobit ranijih godina i kto-341 u iznosu od 330.829 KM, gubitak ranijih perioda kto-350 u iznosu od 5.838.149 KM i gubitak izvještajne godine kto-351 u iznosu od 1.427.445 KM, što je ukupno iskazani kapital sa 31.12.2022. godine u minusu od 4.150.098 KM. S obzirom da je došlo do promjene u prezentiranju, Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta i formi obrazaca finansijskih

izvještaja za privredna društva objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 81/21 od 11. oktobra 2021. godine i isti se primjenjuju za godišnji obraču za 2022.godinu, te je više iskazani gubitak od vrijednosti kapitala za 2.722.654 KM, po obračunu za prethodnu 2021. godinu, proknjižen u pasivi na kontu 290-gubitak iznad visine kapitala.

Visina osnovnog kapitala društva, registrovanog u Registru vrijednosnih papira, iznosi 2.253.600 KM podijeljenog u dionice klase ES- redovne (obične) dionice , 45.072 kom. dionica nominalne vrijednosti 50 KM.

Sa 31.12.2022. godine Zatvoreno dioničko društvo „RUDNICI GIPSA“ Donji Vakuf ima 218 dioničara, a u slijedećem pregledu navedeni su samo oni sa procentom značajnijeg udjela:

Red. broj	Naziv dioničara	Broj dionica	% vlasništva
1.	STRUKTURA d.o.o. Jajce	17.943	55,0941
2.	Sejfić Salko	2.127	4,7191
3.	Idrizović Izet	888	1,9702
4.	Kaniža Jasmin	822	1,8237
5.	Sijamija Emir	582	1,2913
6.	Avdić Fatima	488	1,0827
7.	Turbo Seida	475	1,0539
8.	Malkić Subhija	399	0,8853
9.	Hasagić-Ahmetović Selma	357	0,7921
10.	Sole Fadil	340	0,7543
11 .	Ostalih 208 dioničara	13.761	30,5333
	<b>U K U P N O:</b>	<b>45.072</b>	<b>100,00</b>

Zatvoreno dioničko društvo „RUDNICI GIPSA“ Donji Vakuf sa 31.12.2022. godine ima iskazanu negativnu vrijednost kapitala, preporuka je revizora da Društvo poduzme odgovarajuće mjere koje bi dovele do osiguranja adekvatne vrijednosti kapitala, a u skladu sa članom 8. i čl. 9. Zakona o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH“, broj 48/16 od 22.06.2016.godine). Na osnovu čl. 8. stav 3. Zakona o finansijskom poslovanju, smatra se da je kod društva nastala neadekvatnost kapitala ako mu je na dan sastavljanja finansijskih izvještaja gubitak iz tekiće godine zajedno sa prenesenim gubicima dostigao polovinu visine njegovog osnovnog kapitala.

## 8. – FINANSIJSKE OBAVEZE

### 8.1 Dugoročne finansijske obaveze

- u KM -

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo /P 31.12.2022.
4130-3812	Dugoročni kredit BBI	91.801	618.857	527.056
4130-3650	Dugoročni kredit PBS br.238492	144.289	763.994	619.705
	<b>Ukupno:</b>	<b>236.090</b>	<b>1.382.851</b>	<b>1.146.761</b>

Dugoročne finansijske obaveze sa 31.12.2022.godine u iznosu od 1.146.761 KM se odnose na kredite BBI banke i PBS banke, a kao je prikazano u prethodnom pregledu 8.1..

## 8.2. Kratkoročne finansijske obaveze

- u KM -

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo /P 31.12.2022.
42500	Finansijski najam Inženjering 1 Jelah	0	2.887	2.887
42500	Finansijski najam Đogić d.o.o. Prozor-Rama	4.398	5.000	602
42500	Finansijski najam Silver-Ost d.o.o. Donji Vakuf	15.000	15.000	0
42500	Finansijski najam Hifa –Oil d.o.o.Tešanj	24.029	24.029	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>43.427</b>	<b>46.916</b>	<b>3.489</b>

Na dan 31.12.2022. godine Društvo ima iskazane kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 3.489 KM, a kako je prikazano u prethodnom pregledu 8.2..

## 9. – OBAVEZE IZ POSLOVANJA (KRATKOROČNE OBAVEZE)

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Indeks %
431	Obaveze dobav. povezana pravna lica	744.165	689.717	107,89
432	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	2.870.120	3.296.212	87,07
425	Obaveze za finansijske najmove	3.489	186.153	1,87
433	Obaveze prema dobavljačima u inostrans.	10.367	10.367	100,00
434	Obaveze za primljene avanse	100.349	454.658	22,07
439	Ostale obaveze iz poslovanja	2.206.744	508.307	434,13
45-49	Ostale obaveze	2.585.772	3.013.138	85,81
	<b>Ukupno:</b>	<b>8.521.006</b>	<b>8.158.552</b>	<b>104,44</b>

### 9.1. – DOBAVLJAČI

9.1.1. – Obaveze prema dobavljačima povezanim pravnim licima  
(konto 431)

- u KM -

Red. broj	N a z i v	Ukupan	promet	Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	STRUKTURA DOO JAJCE	1.119.402	1.133.165	13.763
2.	VISOKOGRADNJA D. VAKUF	48.577	778.979	730.402
	<b>UKUPNO POV. PRAVNA LICA</b>	<b>1.167.980</b>	<b>1.912.145</b>	<b>744.165</b>

9.1.2. - Dobavljači u zemlji  
(kto. 432)

- u KM -

Red. broj	Naziv dobavljača	Ukupan promet		Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	BULJAN CESTE KREŠEVO	0	132.721	132.721
2.	ADVOKAT DUVNJAK M.	28.169	92.942	64.773
3.	FORCE MMI	1.108.150	1.403.924	295.774
4.	K PLIN DOO	32.093	107.077	74.984
5.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	139.704	163.840	24.136
6.	EOL PETROL SARAJEVO	87.419	87.419	0
7.	FIM PJ BUGOJNO	90.000	408.900	318.900
8.	HIFA OIL TEŠANJ	1.028.408	1.614.022	585.614
9.	KOMAR-TVORNICA GIPSA	77.307	77.307	0
10.	MINEX ZVORNIK	293.010	412.191	119.181
11.	PETROL BIH OIL	272.522	586.997	314.475
12.	SILVER OST	73.078	102.158	29.080
13.	LEGEND DOO	230.273	230.273	0
14.	NEXE BETON DOO	547.677	595.867	48.190
15.	PROMING DOO	330.000	661.102	331.102
16.	RUDEX DOO	79.956	169.490	89.534
17.	OSTALI DOBAVLJAČI	1.269.465	1.711.122	441.657
	<b>UKUPNO DOBAVLJAČI (1-17)</b>	<b>5.687.231</b>	<b>8.557.352</b>	<b>2.870.121</b>

9.1.3. - Dobavljači u inostranstvu  
(kto. 433)

- u KM -

Red. broj	Naziv dobavljača	Ukupan promet		Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	TEKNOTRADE SRL GORIZIA	0	10.367	10.367
	<b>UKUPNO DOBAVLJAČI</b>	<b>0</b>	<b>10.367</b>	<b>10.367</b>

9.1.4. – Obaveze za primljene avanse  
(konto 434)

- u KM -

Red. broj	N a z i v	Ukupan promet		Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	PLIVA DOO JAJCE	0	180	180
2.	OSTALI DOBAVLJAČI GRAĐANI	46.428	48.734	2.306
3.	OPĆINA BUGOJNO	0	14.161	14.161
4.	HERING DOO	0	5.239	5.239
5.	OPĆINA DONJI VAKUF	0	57.000	57.000
6.	JKP VIK DOO	0	223	223
7.	ATT DOO GORNJI VAKUF	0	10.900	10.900
8.	ALMOS-TRADE DOO	0	1.983	1.983
9.	KARA DRVO DOO	0	920	920
10.	LIDO DOO GRAČANICA	0	1.000	1.000
11.	MAJSTER DOO	0	1.013	1.013
12.	OPĆINA ŠIPOVO	0	145	145
13.	TELEFONGRADNJA DOO	0	1.385	1.385
14.	TOJAGA IZGRADNJA DOO	0	244	244

15.	VINCEVIĆ METAL DOO	0	1.200	1.200
16.	VUNA-PROMET DOO	0	2.450	2.450
17.	OSTALI PRIMLJENI AVANSI	80.666	80.666	0
	<b>UKUPNO PRIMLJENI AVANSI</b>	<b>127.094</b>	<b>227.443</b>	<b>100.349</b>

9.1.5. Ukupno dobavljači

(konto 431; 432; 433; 434)

- u KM -

Red. broj	N a z i v	Ukupan promet		Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	DOBAVLJ. POVEZANA PRAV. LICA	1.167.980	1.912.145	744.165
2.	DOMAĆI DOBAVLJAČI	5.687.231	8.557.352	2.870.121
3.	INOSTRANI DOBAVLJAČI	0	10.367	10.367
4.	PRIMLJENI AVANSI	127.094	227.443	100.349
	<b>UKUPNO DOBAVLJAČI</b>	<b>6.982.305</b>	<b>10.707.307</b>	<b>3.725.002</b>

U Bilansu stanja na dan 31.12.2022. godine, obaveze prema dobavljačima su iznosile 3.725.002 KM, a kako je prikazano u prethodnom pregledu.

Društvo posluje sa preko dvije stotine dobavljača iz zemlje i sa jednim inostranim dobavljačem, od kojih su samo oni značajniji navedeni u prethodnim pregledima.

Ukupne obaveze prema dobavljačima iznosile su u toku 2022. godine 10.707.307 KM, od čega je plaćeno 6.982.305 KM ili 65,21 %.

Zbog blokiranih računa Društva, obaveze prema dobavljačima se uglavnom servisiraju preko povezanog lica STRUKTURA d.o.o. pojedinačnim ugovorima o preuzimanju duga.

Stanja obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2022. godine su popisana od strane Društva o čemu postoji zapisnik komisije za popis potraživanja i obaveza od 06.01.2023. godine.

9.2. – OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

(kto. 439)

- u KM -

Red. broj	Naziv obaveze	Ukupan promet		Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	OBAVEZE PO KONCESIJAMA	101.241	101.241	0
2.	OBAVEZE PO CESIJAMA	4.536.273	4.540.052	3.779
3.	OBAVEZE ZA PLAĆE, DOPRINOSE	1.147.941	3.350.906	2.202.965
	<b>UKUPNO OSTALE OBAVEZE</b>	<b>5.785.455</b>	<b>7.992.199</b>	<b>2.206.744</b>

Ostale obaveze iz poslovanja predstavljaju obaveze po cesijama i obaveze po Sporezumu broj: 13/10-12-27-1225/20 od 15.09.2020.godine sa Poreskom upravom FBiH o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate.

## 10. – OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Indeks %
450	Obaveze za neto plate	204.844	188.352	108,75
451	Obaveze za poreze i pos. dažbine	39.639	20.491	193,44
452	Obaveze za doprinose iz plata	324.323	293.245	110,59
46	Obaveze po osnovu naknada fizičkim licima i porezi po istim	8.226	11.974	68,69
47	Obaveze za PDV	1.559.401	1.575.628	98,97
4891	Obaveze za ostale poreze i dažbine obaveze po sporazumu br.1225/20 sa poreznom upravom FBiH	447.437	269.374	166,10
4892	Obaveze za šume	1.902	-	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.585.772</b>	<b>2.358.974</b>	<b>109,61</b>

Ostale kratkoročne obaveze, u Bilansu stanja na dan 31.12.2022. godine (na osnovu navedenog analitičkog pregleda), iznose ukupno 2.585.772 KM i u odnosu na prethodnu poslovnu godinu su veće za 9,61 %.

Ostale kratkoročne obaveze predstavljaju uglavnom obaveze po osnovu plaća i pripadajućih doprinosa za 2022. godinu i prethodne periode, obaveze za PDV, te ostale obaveze i obaveze po sporazumu sa PU FBiH. Značajne su obaveze po osnovu PDV u iznosu od 1.559.401 KM (bez kamata), a iste se ne uplaćuju uredno duži period.

## 11. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

### 11. 1.– BILANS USPJEHA

#### 11.1.1. Prihodi iz ugovora sa kupcima

- u KM -

	2022.	%
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama	4.011.465	59,12
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na dom. tržištu	2.704.925	39,86
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na ino. tržištu	69.730	1,02
<b>Ukupno:</b>	<b>6.786.120</b>	<b>100,00</b>

#### 11.1.1.1. Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama

- u KM -

	2022.	%
Prihodi od prodaje robe	1.482	0,03
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	3.628.941	90,47
Prihodi od pruženih usluga	381.042	9,50
<b>Ukupno:</b>	<b>4.011.465</b>	<b>100,00</b>

#### 11.1.2. Ostali prihodi i dobici

- u KM -

	2022.	%
Prihodi od zakupa	137.177	23,45

Dobici od prodaje opreme	41.419	7,07
Prihodi od otpisa obaveza	1.549	0,26
Prihodi iz ranijih godina	293.924	50,24
Ostali poslovni prihodi	111.010	18,98
<b>Ukupno:</b>	<b>585.079</b>	<b>100,00</b>

## 11.2. – POSLOVNI RASHODI

### 11.2.1. Poslovni rashodi

- u KM -

	<b>2022.</b>	<b>%</b>
Nabavna vrijednost prodate robe	1.411	0,01
Troškovi sirovina i materijala	3.728.135	45,50
Troškovi energije i goriva	323.795	3,95
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	2.164.117	26,41
Amortizacija	589.097	7,18
Troškovi primljenih usluga	1.107.424	13,52
Ostali poslovni rashodi i troškovi	281.183	3,43
<b>Ukupno:</b>	<b>8.195.162</b>	<b>100,00</b>

#### 11.2.1. 1. Troškovi sirovina i materijala

- u KM -

	<b>2022.</b>	<b>%</b>
Utrošeni material za proizvodnju	3.358.002	90,08
Utrošeni material u režiji	1.051	0,02
Utrošeni material za održavanje stalnih sredstava	51.657	1,39
Utrošeni material za HTZ zaštitu	18.401	0,49
Uredski materijal	13.296	0,36
Utrošeni material za čišćenje	964	0,02
Utrošeni rezervni dijelovi za održavanje stalnih sredstava	266.246	7,15
Otpis sitnog inventara u upotrebi	89	-
Otpis autoguma u upotrebi	18.429	0,49
<b>Ukupno:</b>	<b>3.728.135</b>	<b>100,00</b>

#### 11.1.2.2. Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih

- u KM -

	<b>2022.</b>	<b>%</b>
Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenicima)	1.120.292	51,77
Porez na dohodak	51.869	2,40
Doprinosi iz plaća i naknada plaća	526.620	24,34
Doprinosi na plaće i naknade plaća	178.371	8,24
Topli obrok	230.782	10,67
Otpremnine	16.185	0,74
Troškovi humanitarnih pomoći	3.400	0,15
Troškovi naknada članovima odbora i komisija	2.797	0,12
Troškovi naknade po osnovu ugovora	33.801	1,57
<b>Ukupno:</b>	<b>2.164.117</b>	<b>100,00</b>

11.1.2.3. Amortizacija

- u KM -

	2022.	%
Amortizacija stalnih materijalnih sredstava	565.016	95,92
Amortizacija stalnih nematerijalnih sredstava	24.081	4,08
<b>Ukupno:</b>	<b>589.097</b>	<b>100,00</b>

11.1.2.4. Troškovi primljenih usluga

- u KM -

	2022.	%
Usluge na doradi proizvoda	174.538	15,77
Usluge na doradi izradi učinaka-visokogradnja	316.239	28,56
Ostale usluge na doradi učinaka	11.178	1,00
Transportne usluge	117.860	10,65
Špeditorske usluge	7.866	0,71
Troškovi tekućeg održavanja	137.538	12,42
Usluge vaganja	9.730	0,87
Usluge najma opreme	229.724	20,75
Usluge zaštite na radu	5.576	0,50
Ostale usluge	9.595	0,86
Komunalne usluge	17.746	1,61
Računovodstvene usluge	26.890	2,42
Odvjetničke i notarske usluge	42.944	3,88
<b>Ukupno:</b>	<b>1.107.424</b>	<b>100,00</b>

11.1.2.5. Ostali poslovni rashodi i troškovi

- u KM -

	2022.	%
Troškovi reprezentacije	350	0,12
Troškovi premije osiguranja	34.624	12,32
Troškovi platnog prometa	37.956	13,50
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	18.454	6,56
Komunalna naknada	17.888	6,36
Troškovi taksi, poreza i ostalih naknada	23.726	8,44
Troškovi članskih doprinosa	150	0,05
Zatezne kamate	4.689	1,66
Naknade za koncesije	65.492	23,30
Troškovi registracije i tehničkog pregleda vozila	32.422	11,54
Sudsko troškovi	36.971	13,15
Ostali rashodi i gubici	8.461	3,00
<b>Ukupno:</b>	<b>281.183</b>	<b>100,00</b>

11.1.3. Ostali rashodi i gubici

- u KM -

	2022.	%
Rashodi kamata	58.710	9,73
Otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	32.718	5,42
Novčane kazne	16.265	2,69
Ostali rashodi	165.388	27,41
Naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih godina	319.086	52,88

Troškovi prodatih proizvoda iz maloprodaje	11.315	1,87
<b>Ukupno:</b>	<b>603.482</b>	<b>100,00</b>

#### 11.4.- FINANSIJSKI REZULTAT

- u KM -

Redni broj	Opis	2022. godina	2021. godina	Index %
1.	Ukupni prihodi	7.371.199	4.755.710	154,99
2.	Ukupni rashodi	8.798.644	10.593.859	83,05
<b>3.</b>	<b>Finansijski rezultat (+/-)</b>	<b>-1.427.445</b>	<b>-5.838.149</b>	<b>24,45</b>
4.	Porez na dobit	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Dobitak/gubitak</b>	<b>-1.427.445</b>	<b>-5.838.149</b>	<b>24,45</b>

Na osnovu pojedinačnih provjera, komparacija, analize rashoda i prihoda, te uvidom u finansijske izvještaje i ostalu dokumentaciju, osim za učinke pitanja navedenih u Napomeni 4. – Zalihe sirovina i materijala, Napomeni 5. – Novac i novčani ekvivalenti i Napomeni 7. – Kapital, može se zaključiti da su prezentirani podaci o finansijskom rezultatu istinito i fer evidentirani i obračunati u posmatranom obračunskom periodu odnosno u 2022. godini i da su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

#### 12. – UPRAVLJANJE RIZICIMA

Kroz svoju poslovnu aktivnost društvo je izloženo tržišnom riziku i riziku likvidnosti. Upravljanje rizicima u društvu se bazira na nepredvidivosti razvitka na finansijskim tržištima i cilja na to da je moguće da nastanu negativne posljedice na poslovanje društva. Društvo ne koristi izvedive finansijske instrumente da bi se osiguralo od rizika. Upravljanje rizicima provodi se kroz finansijsku službu i upravu. Uprava u društvu identifikira i procjenjuje finansijske rizike surađujući s ostalim uposlenima u društvu.

Uprava društva je odgovorna za donošenje uputa i odluka u pogledu upravljanja rizicima.

##### 12.2. Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik promjene u tržišnim cijenama, kao što su promjene u deviznom kursu, kamatama i cijenama kapitala, koji mogu utjecati na prihod ili rashod društva, odnosno vrijednost finansijskih instrumenata. Cilj tržišnog rizika je upravljati i kontrolirati tržišni rizik unutar prihvatljivih parametara.

##### 12.3. Valutni rizik

Društvo nije izloženo značajnim valutnim rizicima, ali svakako postoji rizik u mjeri u kojoj je Euro kao valuta za koju je vezan kurs Konvertibilne marke podložan većim ili manjim oscilacijama kursa u odnosu na druge valute.

#### **12.4. Rizik novčanih tokova**

Kamatni rizik društva nastaje kroz dugoročne financijske obaveze društva. Obaveze s varijabilnom kamatnom stopom stvaraju rizik negativnih novčanih tokova, koji se dijelom mora umanjiti kroz ukupnu vrijednost novčanih sredstava.

Društvo analizira svoj financijski položaj kroz uvođenje različitih scenarija, kao naprimjer refinanciranje, alternativne mogućnosti financiranja i slično. Na osnovu ovih scenarija se kontrolira utjecaj promjena kamatne stope na rezultat poslovanja.

#### **12.5. Kreditni rizik**

Kreditni rizik je vrsta rizika koji nastaje pri ulaganju novčanih sredstava u financijske plasmane, a sastoji se od opasnosti da se uložena sredstva neće vratiti, odnosno da se uložena sredstva neće vratiti planiranom dinamikom. Kreditnim rizikom se upravlja na najvišem nivou Društva. Kreditni rizici nastaju iz polaganja novca i novčanih

ekvivalenata kod banaka, drugih depozita kod banaka i otvorenih potraživanja od kupaca. Za saradnju društvo bira banke s dobrim ugledom. Kod kupaca se procjenjuje bonitet. Pritom se u obzir uzima financijska situacija, prethodna iskustva i drugi faktori. Individualni limiti rizika se baziraju na internim i eksternim procjenama u skladu sa odlukama uprave.

Nadoknativi iznos financijske imovine predstavlja maksimum kreditne izloženosti.

#### **12.6. Rizik nenaplativosti potraživanja**

Ovaj rizik se odnosi na rizik od financijskih gubitaka, u slučaju da kupac ili ugovorna strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze. Rizik nastaje većinskim dijelom iz potraživanja od prodaje. Knjigovodstvena vrijednost fakturisane realizacije predstavlja maksimalnu izloženost nenaplativosti potraživanja. Rizik nenaplativosti potraživanja najvećim dijelom vezan je za potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Na ovaj rizik utječu individualne karakteristike svakog kupca.

#### **12.7. Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti definira se kao opasnost od neusklađenosti dospelosti sredstava i obaveza prema izvorima sredstava u privrednim društvima, što za posljedicu može imati teškoće s likvidnošću. Uprava društva je odgovorna za upravljanje rizikom likvidnosti. Politika za upravljanje rizikom likvidnosti društva podrazumijeva osiguranje dovoljnih likvidnih sredstava da se obaveze podmire na vrijeme, u uslovima normalnog i ubrzanog poslovanja, bez rizika nanošenja štete ugledu društva. Društvo teži da iznose novca i novčanih ekvivalenata održi na visokom nivou, da bi se očekivani odlivi po osnovu financijskih obaveza mogli izmiriti na vrijeme.

### 13. – DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSIRANJA


U period od 31.12.2022. godine do datuma predaje finansijskih izvještaja za 2022. godinu, po izjavi Uprave Društva, nije bilo značajnih događaja u smislu MRS 10- Događaji nakon bilansa stanja, koji bi zahtjevali korekcije ili objavljivanja u Finansijskim izvještajima. U toku 2022.godine Društvo je primilo Rješenje o dodatno utvrđenim obavezama broj: 13-6-02-12-20-72-2/22 od 08.04.2022. godine od strane Poreske uprave FBiH, po kome su utvrđene dodatne obaveze Društva u iznosu od 3.032.272 KM. U toku je rješavanje žalbe po istom i pronalaženje mogućnosti za sklapanje sporazuma o otplati.

Vareš, 17.04.2023. godine

Partner u reviziji:  
Ensud Beganović, dipl.oec.  
Ovlašteni revizor



Omer Kozlić, dipl.oec.  
Ovlašteni revizor



“Refin” d.o.o. Vareš  
Direktor:

Amira Petrović

